



Sarajevo, 05.06.2024.

Broj: 0101- 6139/24

**Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine**  
Gajev trg br: 4, 71000 Sarajevo  
N/r: doc.dr. Mitra Mirković - Hajdukov

**Federacija Bosne i Hercegovine**  
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo  
N/r. ministar, Adnan Delić

**Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine**  
Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo  
N/r: svim delegatima

**Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine**  
Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo  
N/r: svim delegatima

**Predmet:** Očitovanje u vezi sa Zakonom o djelatnosti psihologa, *dostavlja se* -

Poštovani,

Rektorat Univerziteta u Sarajevu zaprimio je dopis broj: 0101-5858/24 od 29.05.2024. godine, od strane Društva psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem se traži očitovanje Univerziteta u Sarajevu, odnosno Filozofskog fakulteta i Odsjeka za psihologiju, u vezi sa Zakonom o djelatnosti psihologa, te dostava istog na gore pobrojane adrese.

S tim u vezi, Univerzitet je Filozofskom fakultetu i Odsjeku za psihologiju uputio zahtjev broj: 0101-5928/24 od 30.05.2024.godine, te Vam očitovanje Filozofskog fakulteta dostavljamo u prilogu.

Univerzitet u Sarajevu u potpunosti podržava stavove iznesene u očitovanju Filozofskog fakulteta, posebno uzimajući u obzir činjenicu osiguranja zapošljivosti i zapošljavanja svih naših studenata, a u ovom slučaju posebno studenata psihologije i studenata pedagogije na odgovarajuća radna mjesta.

Društvo i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**PARLAMENT FEDERACIJE**  
**SARAJEVO**

Primljeno: 05-06-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-02-	3000	/23

1. Introduction  
 2. Objectives  
 3. Methodology  
 4. Results and Discussion  
 5. Conclusion  
 6. References

